



JOURNAU POPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Sa vende pertout. Depausitari majourau pèr Marseihò: J. VINCÈNT, kiosque 17, à la Plano.

Abonnement :
3 fr. e miè pèras per nous la Franso.
Franso Franso, lou part en sucre, qo
que nous 25 fr.

Tout ço que toco lou journal dèu
être manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carrièro dòu Grand-
Religi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

Pregan nomensteis abouna en retard de bèn vou-
guè nous manda at mai lèu sei tres franc e miè,
siegue en timbre, siegue en mandat-poustau.

Pregan perèu lei depausitari dòu **BRUNS** de
nous manda sei reglamen de comte pèr la fin dòu
mes.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — L'abat Camoin. — V. Lieutaud.

POTESIO. — Cant de l'Aubo. — J. Monné.

REMEMBRANCO. — Dòu 29 de Jun au 12 de Juliet.

— L. A. Gardaire.

CARNAVO. — La Crous de Prouvènço. — Felibre-
jado. — Palouès. — La Redaciòn.

REVERBAM. — Escricien grèco. — La cigalo luber-
prouvençao.

SCIENCE. — Botanico (*seguido*). — Zeno. — Ar-
chivista. — V. L.

QUES-DEUS ORTOGRAFICO. — l'I finau. — Piat.

TRATE PROUVENÇAU. — Tres galino pèr un gau.
— M. Bourrelly.

FUNETOUS. — La Chato di pèu d'or. — Magali.

PASSO-TÈMS

L'ABAT CAMOIN.

Li conte de curat soun jamai feni, acò se saup.
So que se saup mens es que, di tres part dos, es li
curat éli-meme que li fan pèr galeja e que, sus li
capelan, degun vous n'en countara de tant risiblo
coumo éli.

Pèr ieu, jamai de la vido n'ai ausi dire coumo
un jour emé un roudelet de capelanot.

Que voulès ? Li pauré ! fau bèn que s'amuson
pièi un pau quand soun ensèm, que quand soun
emé lou mounde ie a tant de gournau que s'es-
candalisarien de li vèire espasseja ! Ar., estènt
que la lèi crestiano desfend de diro de mau dòu
prouême, amon mai se galeja éli-meme, d'abord
que, tant que lou mounde sara mounde, es dit qu'u-
no gaseto de charraire se pourra jamai passa de
metre caucun sus lou tapis. — Aqui, finalamen,
ie a rèn à dire.

Pèr n'en reveni, un jour m'atrouvère à taulo emé
cauqui bon curat dòu caire de Negrèu. Sus **Ia**
bando n'ie'n avié un, vous dirai, que n'ero pas
manchot pèr recassa li plat, li bon coumo li mar-
ri, e ie pesca dintre, bèn talamen qu'un de si cou-
lègo, me butant lou coûde en lou guignant :

— Atrovadas pas, faguè, qu'a'n pau dòu mau de
l'abat Camoin ?

— Quet abat Camoin ?
— Coumo, avès pas ausi parla de l'abat Ca-
moin ?

— Nani !
— E bèn, alors, escoutas !

Escoutère e veici so que me countè :
Le avié uno fes, en terradou de Marsiho, ape-
raqui devers Sant-Joulian, un abat que ie disien
Camoin, ni gros ni maigre, ni grand ni pichot, ni
prim ni espés, un abat coumo n'ie'n a tant, mai
que avié coumo li grand valat : s'emplissié pas
d'aigagno. Lou malur es que, am'aquel apeti, sa
cousino èro pas trop bèn garnido. Que voulès ? èro
que segoundari, e se saup que li segoundari an